



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Modeliranje i simulacija

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:**1**4. Bodovna vrijednost ECTS:**6**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni       Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Fizika I

**7. Ograničenja pristupa:****8. Trajanje / semestar:**1      5**9. Sedmični broj kontakt sati:**

3
1
1

9.1. Predavanja:

9.2. Auditorne vježbe:

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

**10. Fakultet:**

Fakultet elektrotehnike

**11. Odsjek / Studijski program:**

Elektrotehnika i računarstvo

**12. Odgovorni nastavnik:**

dr.sc. Amir Tokić, red.prof.

**13. E-mail nastavnika:**

amir.tokic@untz.ba

**14. Web stranica:****15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Osnovni cilj kursa je dati bazna znanja i vještine iz postupka, tehnika i softverskih alata za modeliranje različitih vrsta kontinualnih dinamičkih sistema kao i njihovu simulaciju pomoću odgovarajućih numeričkih metoda odnosno računarski baziranih simulacionih paketa.

**16. Ishodi učenja:**

Na kraju kursa, studenti će steći znanje i vještine da: analiziraju, modeliraju i izvrše simulaciju različitih vrsta kontinualnih dinamičkih sistema, spoznaju načine opisivanja dinamičkih sistema te ovladaju tehnikama analitičkog rješavanja jednačine prostora stanja, ovladaju jednokoračnim i višekoračnim numeričkim metodama za simulaciju sistema, ovladaju korištenjem programskih paketa za simulaciju različitih vrsta dinamičkih sistema.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Osnovne definicije modeliranja i simulacije. Modeliranje dinamičkih sistema. Krutost dinamičkog sistema. Opis sistema algebarsko-diferencijalnim jednačinama. Metode rješavanja algebarskih jednačina. Tehnike rješavanja jednačine prostora stanja. Primjenjeni numerički metodi: Eulerovi metodi, Heuneov metod, trapezni metod, Runge-Kutta metodi, Uvod u višekoračne metode, BDF i NDF metodi. Modeliranje i simulacija stohastičkih sistema. Programski paketi za simulaciju dinamičkih sistema.

**18. Metode učenja:**

Predavanje i auditorne vježbe - primjenjuje se klasični pristup učenju uz upotrebu ploče i table.

Laboratorijske vježbe - obavezno prisustvovanje studenata i aktivno sudjelovanje na nastavi. Vježbe se izvode u računarskom centru uz primjenu odgovarajućih softverskih paketa.

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Pismeni ispit je kombinacija teoretskih pitanja i računskih primjera rađenih na predavanjima i na auditornim vježbama. Završni ispit je usmeni ispit koji se sastoji iz teoretskih pitanja.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita. Student može ostvariti maksimalno 100 bodova i to prema sljedećoj skali:

Test 1 - 45

Test 2 - 45

Ukupno predispitne obaveze - 90

Završni ispit - 10

Ukupno - 100

**21. Osnovna literatura:**

A. Tokić: "Modelovanje i simulacija kontinualnih sistema", PrintCom, Tuzla, 2010.

F. E. Cellier: "Continuous System Simulation", Springer-Verlag, New York, 2006.

F. L. Severance: "System Modeling and Simulation", John Wiley & Sons, New York, 2001.

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2016/2017

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

04.04.2016